

t22_prob_1
(TMZNg9jaqrUJeaF5nRq8nkxwJDYDwNcavxA)

October 27, 2020

Let $v1_xboole_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_prob_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v4_prob_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1_zfmisc_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $m1_prob_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1_xboole_0 : \iota$ be given. Let $v2_finsub_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. ((\neg v1_xboole_0 X1) \wedge ((v2_finsub_1 X1) \wedge ((v1_prob_1 X1 X0) \wedge (m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 (k1_zfmisc_1 X0)))))) \Rightarrow (k1_xboole_0 \in X1) \quad (1)$$

Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. (X0 \in X1) \Rightarrow (m1_subset_1 X0 X1) \quad (2)$$

Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. ((\neg v1_xboole_0 X1) \wedge ((v1_prob_1 X1 X0) \wedge ((v4_prob_1 X1 X0) \wedge (m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 (k1_zfmisc_1 X0)))))) \Rightarrow (\forall X2. (m1_prob_1 X2 X0 X1) \Leftrightarrow (m1_subset_1 X2 X1)) \quad (3)$$

Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. (m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 (k1_zfmisc_1 X0))) \Rightarrow (((\neg v1_xboole_0 X1) \wedge ((v1_prob_1 X1 X0) \wedge (v4_prob_1 X1 X0))) \Rightarrow ((\neg v1_xboole_0 X1) \wedge ((v2_finsub_1 X1) \wedge ((v1_prob_1 X1 X0) \wedge (v4_prob_1 X1 X0)))))) \quad (4)$$

Theorem 1

$$\forall X0. \forall X1. ((\neg v1_xboole_0 X1) \wedge ((v1_prob_1 X1 X0) \wedge ((v4_prob_1 X1 X0) \wedge (m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 (k1_zfmisc_1 X0)))))) \Rightarrow (m1_prob_1 k1_xboole_0 X0 X1)$$